



Future-proofing our children

Tlhomamiso 2

Setlhogo

**Bodiredi - Maitlamo a tumelo a
botlhanano**

Mokaedi wa batsadi

Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng



Go Motsadi

O amogelesegile mo **Bodiredi - Maitlamo a tumelo a botlhano** thuto ya Tlhomamiso 2. Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e.

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e::

Kgato	Tiriso
1	<p>Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp:</p> <p>https://bit.ly/3NACSSHS</p>
2	<p>Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baebele • Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng o baakantswe. • Pena le lekwalo la ngwana, etc. • Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso e nngwe • Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mo batlhomamisiweng) <p>Ela tlhoko:</p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tswaledisa lenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswa dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45</i> .</p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (Batlhomamisiwa 1).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa batlhomamisiwa fa o tlhoka thuso.</p>
3	<p>Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.</p>



Go ruta thuto ya batlhomamisiwa mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswelera ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
4	Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang. Sekai: Nnang mo tafoleng.
5	Bala thuto. E bale gape gore o e tlhaloganye. Lebelela setshwantsho sa motshikinyego go re o tlhaloganye botoka.
6	Kwala dintlha tse o batlang go di gakologelwa.
7	Tlhaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa.
8	Ruta ngwana wa gago thuto.
9	Supegetsa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa.
10	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso (Le nna ke batla go.....)
11	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto.

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:

1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya batlhomamisiwa 1.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tlhaloso pele ga o ka ruta.
3. Gololesega go thotlhomisa ka thuto e gore o nne le kitso e e oketsegileng.



Thuto

Setlhogo	Bodiredi - Maitlamo a tumelo a botlhamo
Temana Catechism & Q&A	Palo tsa baebele go tswa mo go Kgaolo 7, Q&A 452; 459-461; 468-470
Maikaelelo a thuto	Batlhomamisiwa ba ithute bodiredi le boikarabelo jwa bone le go ikgolaganya le dijana tsa masego a bone.

Tshoboko ya thuto:

<p><u>Badiredi ba tlhomiwa jang?</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Ga gona modiredi yo o itlhophang.• Ke Modimo yo mo tlhophang a bo a supa dikai dingwe .• Modiredi o segofadiwa mo thomong ya gagwe ke Moaposetoloi.• O amogela maatla go tswa mo bodireding jwa Baaposetoloi.• Modimo o ne a bua le Moshe go tswa mo setlhatsaneng se se neng se tuka.• O ne a roma Moshe go ntsha batho ba Iseraele mo Egepeto.• Moshe o ne a fa mabaka gore ga a kake a kgona mme Modimo o ne a setse a mo tlhophile.• O ne a raya Moshe a re “Ke tla nna nao” (Ekesodo 3:12)• Modimo o ne a roma moporofeti Samuele ko Bethlehemema kwa a neng a tshwanetse go tlotsa mongwe wa barwa Jese Kgosi.• Jese a tsisa bana ba gagwe ba le supa mo go Samuele mme go ne go sena yo tlhophilweng mo go bone.• Yo monny mo go bone o ne a tlhokometse dinku mme o ne a seyo.• Ka kopo ya ga Samuele, Dafite a tla mme Modimo a bua a re “ Ema, mo tlotse, yo ke ene” Dafite a tlodiwa.• Modimo o ne a boleetse Samuele se se botlhokwa mo tlhophong eo. “Batho ba leba ko ntle, mme Morena o leba pelo” (1 Samuele 16:7)• Go nna ngwana wa Modimo go botlhokwa go gaisa go nna modiredi.• Bodiredi bo neelwa go direla bana ba Modimo mme ba ba tlhophilweng ba tshwanetse ba bua ba re, Ke fano Morena” jaaka Samuele a kile a bua. (1 Samuele 3:6)• Ga re nne ba kereke ya New Apostoli go nna badiredi mme re nna le seabe mo lenyalong la kwana.• Ka letsatsi la Morena, go tla bo go lebiwa boikanyego jwa rona eseng bodiredi.

Bodiredi ka go farologana:

- Moaposetoloi Paulo o ne a kwalela Bakorinthe “Dineo di a farologana, mme Mowa o mongwe”.

Bodiredi jwa farologana mme Morena o mongwe fela. Le ditiro di a farologana mme ke Modimo yo dirang. “1 Bakointhe 12:4-6)

- Modimo o dira ka didirisiwa tse a di itlhophelang
- Moaposetoloi Paulo o buwa ka tirisanyo mmogo ya phuthego yotlhe.
- Mmele o na le dikaolo tse di farologanyeng.
- Tsotlhe dikarolo di botlhokwa ebile di na le tiro.
- Tsotlhe di dira mmele ka kaelo ya tlhaloganyo.
- **Ga gona modiredi yo ka nnang botlhokwa mo letsogong la Modimo a sena kgolaganyo le Moaposetoloi wa gagwe.**
- Baaposetoloi ba nna le kgolaganyo e siameng le Moaposetoloi Yo Mogolo ga mmogo le Jesu Keresete, tlhogo ya phuthego.
- Mafoko a morwa Modimo a santse a na le boleng “kwa ntle ga me ga le kitla le dira sepe” (Johane 15: 5).

Thomo ya bodiredi bongwe le bongwe:

- Modiredi mongwe le mongwe o na le thomo ebile o neetswe maatla ke Moaposetoloi.
- Moaposetoloi yo mogolo o lhoma Baaposetoloi le go tlhopha Baaposetoloi ba Dikgaolo. Baaposetoloi ba tlhoma badiredi ba seperesiti le batiakone go ba thusa boikarabelo jo. Baaposetoloi ba kana ka Mowa o Boitshepo, baperesiti ba kolobetsa ka metsi, go aba selalelo le go tlhokomela maloko.
- Kgaolo le phuthego nngwe le nngwe di na le moeteledipele mme mo ga se bodiredi mme ke tlhopho e haphegileng.
- Le mo dikwalong tse di boitshepo bogologolo re bala gore baaposetoloi ba ne ba sa kgone go dira sengwe le sengwe ba le nosi.

Sejana sa me sa masego:

- Re ka leba mo badireding, dijana tsa rona tsa masego mo mabakeng a farologaneng.
 - Re ka kopa gore ba re rapelele, go kopa kgakololo, go itumela le bone, go ba bolelela mathata le dikgwetlho tsa rona, go kopa kitso tse disha, go ba leboga le go botsa gore re ka thusa jang mo phuthegong.

- Mo maitlamong a botlhano a tumelo re paka gore: “Ke dumela gore ba o ba ba tlhophilweng ke Modimo ba tlhomiwa ke Baaposetoloi, le gore maatla, tshegofatso, le tlotso ya bodiredi jwa bone di tswa mo bodireding jwa Boaposetoloi.”
- Re tshwanetse go nna gaufi le badiredi ba rona, dijana tsa rona tsa masego.
- Badiredi ba tla ema le ona mo dikgwetlhong tsothle.
- A re tlhomamiseng gore re golagana le badiredi ba rona.
- **Ithute Maitlamo a botlhano a tumelo.**

Thuto e e re ruta eng?

Dipotso tse re ka di botsang:

1. Motho o nna jang modiredi?

Karabo: Ga gona modiredi yo o itlhophang. Ke Modimo yo mo tlhophang a bo a supa dikai dingwe .Modiredi o segofadiwa mo thomong ya gagwe ke Moaposetoloi. O amogela maatla go tswa mo bodireding jwa Baaposetoloi.

2. A badiredi ba na le sebaka go gaisa ban aba Modimo go amogelwa mo modirong wa lenyalo la kwana?

Karabo: Nnyaa. Ga re nne ba kereke ya New Apostoli go nna badiredi mme re nna le seabe mo lenyalong la kwana. Ka letsatsi la Morena, go tla bo go lebiwa boikanyego jwa rona eseng bodiredi.

3. Re ka tla mo badireding mo diemong dife?

Karabo: Re ka leba mo badireding, dijana tsa rona tsa masego mo mabakeng a farologaneng.

Re ka kopa gore ba re rapelele, go kopa kgakololo, go itumela le bone, go ba bolelela mathata le dikgwetlho tsa rona, go kopa kitso tse disha, go ba leboga le go botsa gore re ka thusa jang mo phuthegong.

Thapelo ya ga mme le rre go e rapela pele ga thuto:

Modimo o rategang, ke lebogela letsasti le

Segofatsa batsadi le bana botlhe

Mma re ikutlwele boleng teng jwa gago

Segofatsa thuto e re yang go e amogela

Re kopa o re rute go go direla

Re thuse go dira thato ya gago

Gore re golele gaufi le wena

Romela Jeso go tla go re tsaya

Mme re bo re ipaakanyeditse go mo kgathantsha

Amen